

ISBN 978-1-4315-0261-5

9 781431 502615



LIFESKILLS IN TSHIVENDA
GRADE 2 – BOOK 1
TERMS 1&2
ISBN 978-1-4315-0261-5
9th Edition
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

Workbooks available in this series:

- Grade R
(in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6
(in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3
(in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9
(in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3
(in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

Yo vusuludza,
i tevhedza CAPS

Gireidi ya

2



Zwikili zwa Vhutshilo
nga Tshivenda

Bugu ya 1 – Themo 1&2




Dzina:

Kilasi:




basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Zwi re ngomu

Themo ya 1 Siaṭari

- 1 Ri lila zwiliwa zwi re na mutakalo uri ri kone u tshila.....2
- 2 Mađi a ri nea vhutshilo4
- 3 Ri vhulunga mađi6
- 4 Mufhe wo kunaho u ri fha mafulufulu8
- 5 Nne na vhañwe10
- 6 Vhathu vhane ra tshila navho ..12
- 7 U shengedzana ho fa.....14
- 8 Muñwe na muñwe ndi wa tshipentshela.....16
- 9 Vhudipfi hashu18
- 10 Vhathu vhaholefhali20
- 11 Ñwana muñwe na muñwe ndi wa tchipentsela.....22
- 12 Muhalu wanga24
- 13 Khunakhiso ya mađi26
- 14 Kutshilele ku re na mutakalo ngomu.....28
- 15 Zwiliwa zwi no sina na zwi sa sini30
- 16 Holodei dza vhurereli na džiñwevhho dza tchipentshela ...32



Themo ya 2 Siaṭari

- 17 Khalañwaha34
- 18 Khalañwaha nña36
- 19 Khalañwaha38
- 20 U ambarela mutsho40
- 21 Zwifhinga zwi a amba42
- 22 U ṭavha ñawa44
- 23 Zwiguka: Zwifuko zwa bulasini.....46
- 24 Bulasini48
- 25 Zwiguka zwa ḍaka50
- 26 U dzumbama ha phukha.....52
- 27 Zwiguka zwa mađini.....54
- 28 Zwivhumbwa zwa Iwanzeni....55
- 29 Zwiguka zwa Iwanzeni56
- 30 Zwiguka zwi no tshimbila na miđi yazwo58
- 31 Zwiguka zwi no ḋifhaṭela vhukhudo60
- 32 Dikishinari yanga62



Vho Angie Motshetka
Minista wa Muhasho wa Pfunzo ya Muteo



Vho Enver Surty
Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo

Bugu idzi dzo ñwalelwva vhana vha Afrika Tshipembe, mushumo wa hone wo rangiwa phanda nga Minista wa Pfunzo ya Muteo. Vho Angie Motshetka na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo. Vho Enver Surty.

Bugu dza mishumo dza Rainbow ndi tshipida tsha zve Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wa ita zwa u khwi ñisa vhukoni ha vhagudi vha Afrika Tshipembe vha gireidi dza rathi dza u ranga. Sa tshiñwe tsha zwithu zwihiwlwane zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo konadzea nge ya lambedzwa lu sa vhudziswi nga Muhasho wa Gwama ja Lushaka.

Hezwi zwe ita uri Muhasho u kone u bveledza bugu idzi, dzi kha nyambo dzothe dza tshiofisi, dzi tshi waniwa mahala.

Ri na fulufhelo ja uri bugu idzi dzi do thusa vhadededzi (vhagudisi) mushumoni wavho wa u funza wa ñuvha ñiñwe na ñiñwe khathihi na u vha na vhuñanzi uri vha khunyeledze kharikuñamu yothe. Ro ita nga vhuronwane uri ri sumbedze ñdila vhadededzi kha nyito nge ra shumisa aikhoni dzi no sumbedza uri mugudi u tea u ita zwifhio.

Ri na fulufhelo ji no bva ji mbiluni uri vhana vha do diphi a nga u shumisa bugu idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, khathihi na uri na vhonewho, sa mudededzi, vha do diphi a na vhana avha.

Ri ri kha vhona na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbe.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria,
South Africa
© Department of Basic Education
Ninth edition 2019

ISBN 978-1-4315-0261-5

This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

Gireidi ya

2



Zwikili zwa Vhutshilo
nga **TSHIVENDA**
Bugu ya I



Bugu iyi ndi ya:





Ri lila zwiliwa zwi re na mutakalo urī ri kone u tshila

Kha ri vhale

Mivhili yashu i lila zwiliwa zwi re na mutakalo u itela uri ri kone u aluwa. Ri tea u la zwiliwa zwi no bva kha zwigwada zwothe zwa zwiliwa duvha linwe na linwe. Ri tea u la zwiliwa zwi re na mutakalo u itela uri ri vhe na mafulufulu a u ita zwothe zwine ra tea u ita. Arali ri sa li zwiliwa zwi re na mutakalo, ri do lwala.

Zwigwada zwiyanu zwa zwiliwa

Thoro na zwibveledzwa zwa thoro



Vhañwe vhatu vha la miroho fhedzi. Zwi amba uri a vha li nama na luthihi. Vha la zwi no wela phasi ha zwila zwigwada zwiñwe zwinā (4) zwa zwiliwa.


Nama,
khovhe,
ya zwamabesu,
thebu na nawa

Mapfura na oili (ole)

Miroho na mitshelo



Zwibveledzwa zwa mafhi



Kha ri ite nyito

Ambani na khonani yanu uri ndi zwifhio kha zwiliwa izwi zwi re na mutakalo ngomu. Zwi tangedzeleni.



Kha ri nwale

Diiteni u nga ni khou ya mavhengeleni na mme anu ni tshi yo renga zwiliwa zwa tshilalelo. Nwalani mutevhe wa zwiliwa zwi re na mutakalo zwine vha hanu vha do la.



Madi a ri nea vhutshilo

Themo ya | - Vhege ya | - Bammbiri | a u shumela | a

Kha ri ambe

Ndi nga mini ri tshi lila madi?
 Vhathu, zwimela na zwipuka vha
 lila madi uri vha kone u tshila. Madi
 a tshimbidza zwiliwa zwine ra la kha
 zwipiда zwo fhambananaho zwa
 mivhili yashu. A dovha a thusa kha
 uri mivhili yashu i bvise malatwa.



Kha ri ite nyito

Ri shumisa madi duvha linwe na linwe midini yashu. Vhudzani khonani yanu
 nga zwithu zwothe zwine zwa ni dela muhumbuloni zwine madi a shuma
 khazwo. Ni kone u ola zwifanyiso zwa 4 zwi no sumbedza uri ri shumisa madi
 nga ndilade. Nwalani maipfi nga ntsha ha tshifanyiso tshinwe na tshinwe a no
 talutshedza uri tshifanyiso itsho tshi amba nga mini.




--

--





Kha ri nwale

Madiri a wana ngafhi? Talani mutalo ni tshi tuma
ipfi linwe na linwe na tshifanyiso tshone.



tshisimani
tshipelupelu
mulamboni
damuni
gwedzhoni (bidzini)



Bvelani nnda

Musi ni sa athu u ya nnda u ya u ita ndowendowe, thomani ni onyolowe sa tshimange. Hezwi zwi do ni thusa uri muvhili u si kondé u tharamuwa. Ni dovhe ni onyolowe hafhu musi no no fhedza ndowendowe u itela u digedé na u femuluwa. Hezwi zwi do ni thusa uri misipha i si vhabhe nga murahu.



- Thamuwani sa tshidula. Itani miungo ya zwidula.
- Posanani bola kana tshisagana tsha ñawa. I gavheni.
- Ni kone u posa bola kana tshisagana tsha ñawa muyani ni gavhe.
- Tengenedzani tshisagana tsha ñawa kha thoho ni ite mbambe ya u hwenya ni na khonani yanu. Wanani uri ni nga kona u tengenedza tshisagana tsha ñawa tshifhinga tshingafhani.



3

Ri vhulunga madi

shumela | a

Kha ri ambe

Madi ndi tshithu tshihulwane, ri songo a tambisa.
 Ambani na khonani dzañu nga ndila dzo
 fhambananaho dzine ra nga vhulunga madi ngadzo.



Kha ri ñwale

Zwikhalani zwi re af ho fhasi ñwalani
 mihibulo mivhili ya u vhulunga madi.



Vhege ya | - 2 - Bambiri | a u

2.




Kha ri ite nyito

Shumisani khirayoni dzañu
 kha u ita phositaraya
 makolokolo i no amba nga u
 vhulunga madi. Phositaraya
 yanu i tea u t̄utuwedza
 vharwe uri vha vhulunge
 madi. Musi no no ita
 phositaraya yanu, i sumbedzeni
 khonani dzañu.

6

Deithi:





Bvelani nn̄da


Kha ri tambe mutambo wa "Ndi tshifhingade,
Vho Phele?"

Muñwe wa vhoiwe u do vha phele.

Seilisanani u vhudzisa uri Ndi tshifhingade,
Vho Phele?

Tshifhinga tshothe musi no no vhudzisa,
Vho Phele vha ambe tshifhinga.

Fhedziha, arali Vho Phele vha ri "ndi tshiswitulo!"
vha do mbo di ni pandamedza. Ni tea uri ni
shavhe vha sa a thu ni fara.



Wanani hupu ya u tamba ngayo.

Inwi na khonani yanu ni fanelu u sielisana u
pfuka hupu iyi, ni thoma nga u pfuka ni tshi
tou tshimbila ha da u pfuka ni tshi tshimbila
nga zwanda.

Farani hupu yo tou ima ngeno khonani yanu
a tshi khou sera vhukati hayo. Sielisanani u
tamba ngaurali.



Tsha u thedza,
ni kha zwigwada
zwa vhanavhana,
itani ndowendowe ya
mutshino wa sialala
wa Afrika Tshipembe
ni u tanele
vhainwe.

Teacher:
Sign:
Date:

Mufhe wo kunaho u ri fha mafulufulu

shumela | a
shumela | a u
Bambiri | a u
- Vhege ya 2 -



Kha ri vhale

Mufhe une ra fema u na oksidzheni. Hezwi zwi thusa mivhili yashu uri i shumise zwiliwa zwe ra da. Zwa ita uri ri wane mafulufulu kana maanda a u tshila. Musi ri tshi fema mufhe wo tshikafhadzwaho, mivhili yashu a i koni u shuma zwavhudzi.



Kha ri nwale

Dzulanani na khonani yanu. Vhuvhili hanu, fhedzisani mafhungo a re afho fhasi:

Ndi tea u wana mufhe wo kunaho ngauri

Musi mufhe u na tshika

Mufhe u vha na tshika musi

Zwine ra nga ita u itela uri mufhe u dzule wo kuna:

1.

2.

Deithi:



Kha ri vhale

Vhathu vha lila masana u itela uri vha dzule vhe na mutakalo wavhuđi. Masana a thusa mivhili yashu kha u sika Vithamini D. Ri a i shumisa kha u fhača marambo o khwathaho.

Masana a kalula a a dina. Ri nga swa lu no vhavha. Ni tea u shumisa zwidolo zwa philamasana na u ambara muñadzi u itela u tsireledza lukanda kha vhuhali ha đuvha.



Kha ri ñwale

Dadzani zwikhala zwi tevhelaho:

1. _____

2. _____

3. _____



Kha ri imbe

Imbani luimbo ulu
ni vhandele zwanda
mudivhitho walwo.



Tsingandedede, honyana

Ri ya murohoni, honyana

Masana a a d ifha, honyana

Tsingandedede, honyana

Ri ya mugeroni honyana

Kud uvha kwo bva, honyana

Tsingandedede, honyana

Ri ya khunini, honyana

Ri d o t avhela d uvha, honyana

Ni tea u shumisa zwidolo
zwa philamasana na u
ambara muñadzi u itela
u tsireledza lukanda kha
vhuhali ha đuvha.



Nne na vhañwe

shumela | a



Kha ri ambe

Rōhe ri na khonani dza mbiluni.
Ni zwi ñivha hani uri muthu ndi
khonani yanu ya mbiluni?



Kha ri ñwale

Kha tshikhala tshi re afho fhasi, ñwalani zwithu
zwi no ita uri muthu a vhe khonani ya mbiluni.



Themo ya | - Vhege ya 3 - Bammbiri | a u



Kha ri ñwale

Elekanyani nga mbudziso idzi ni kone u ñwala phindulo dzanu.

Ni na khonani nngana?

Khonani yanu ya mbiluni u pfi nnyi?

Ni na tshifhinga tshingafhani ni dzikhonani?

Ndi zwifhio zwa tchipentshela zwine khonani yanu a vha nazwo?

Deithi:



Kha ri ambe

Dzulani na khonani yanu ni ambe nga zwitata mennde hezwi. Dzhenisani thiki (✓) afho tshibogisini arali zwi zwone, na tshifhambano (✗) arali zwi si zwone.

Mutevhemu tolavhukonani

	Dzhenisani ✓ kana ✗
Khonani yanga i a mmbavhalela.	
Khonani yanga i a nthusa.	
Ndi kovhekana zwithu na khonani yanga.	
Khonani yanga ha lwi na nne.	



Kha ri ite nyito

Elekanyani nga tshithu tshine na nga ita u itela uri khonani yanu a pfe e wa tshipentshela. Ni kone u ola tshifanyiso tsha hone kha fureme. Ni elelelwe u khavhisa fureme ya tshifanyiso. Musi no no fhedza, ambanu nga mivhala yo dzikaho na i rindidzaho ye na i shumisa tshifanyisoni tshanu.



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mavhili nga tshifanyiso tshanu.

Dzhenisani ✓ kana ✗



6



Vhathu vhane ra tshila navho

shumela [ə]



Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso. Elekanyani nga zwine khonani mbuya dza ita, ni ambe ngazwo ni kha tshigwada tsha vhoiwe. Zwino elekanyani nga zwine khonani mmbi dza ita. Dzenisani thiki kha tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe tshi no sumbedza khonani mbuya, na tshifhambanu kha zwi re na khonani mmbi. (✓) (✗)



Deithi:





Kha ri vhale



Vhalani fhungo l̄inwe na l̄inwe ni kone u khalara
tshifhātuwo tsha Ee kana tsha Hai. 😊 😞





Ndi khonani mbuya.





Ndi a vhavhalela
khonani dzanga.





Ndi fara vhane nda dzhena navho kilasini
zwavhud̄i.



Vhane nda dzhena navho vha a mpfara
zwavhud̄i.



Ndi na vhuhwaho kha
vhane nda tshila
navho.



Bvelani nn̄da

Kha ri tambe "Nkandeni murunzi".

Inwi na khonani dzañu lingedzani u kandana mirunzi.
Sielisanani ni vhone uri ndi mirunzi mingana ine na
nga i kanda. Ni songo ima fhethu huthihi u itela uri
khonani yanu a si kone u ni kanda murunzi.



U shengedzana ho fa


Themo ya 1 – Vhege ya 4 – Bammbiri




Kha ri nwale

Lavhelesani tshiñwe na tshiñwe tsha izwi zwifanyiso.

Ni nga ita mini arali ho vha hu inwi ane a khou shengedzwa? Tsini na tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe, nwalanis f hungo lithihi li no amba uri ri tea u fara vhanwe vhathu nga ndilade.









Kha ri ite nyito

Itani litambwa ni na khonani yanu la musi muñwe ñwana a tshi shengedza muñwe. Ni kone u amba uri ni nga thivhela hani u shengedzana.




Bvelani nnda

Dikhethekanyeni ni bve zwigwada zwa vhatu vha 5.

Imani nga muduba ni ñekane bola kha muduba wonoyu. Wanani uri ndi tshigwada tshifhio tshi no ḥavhanya u pfukisa bola. Musi no no fhedza, lingedzani u pfukiselana bola nga ndila dzo fhambananaho:



- Nekedzani ane na dzhena nae a re murahu hanu bola nga u i serisa milenzheni yanu.
- Nekedzani ane na dzhena nae a re murahu hanu bola nga u i pfukisa nthha ha ḥohoho.
- Nekedzani ane na dzhena nae a re murahu hanu kha tsha monde bola.
- Nekedzani ane na dzhena nae a re murahu hanu kha tsha u la bola.
- Zwino poselanani bola ni vhone uri ni nga i gavha lungana.



Munwe na munwe ndi wa tshipentshela

Themo ya | - Vhege ya 4 - Bammbiri | a u shumela | a

Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso ni bule uri avha vhana vha fana nga mini. Ni bule na uri vha fhambana nga mini.





Kha ri vhale

Itani nyito i no khou tevhela ni kha tshigwada. Lavhelesani vhana vhot^he vha re kilasini yanu. Zwino vhalani zwitatamennde zwi tevhelaho. Arali tshitatamennde tshi tshone, dzenisani thiki (✓) tshibogisini tshi re kha tsha u ja, arali tshitatamennde tshi si tshone, dzenisani tshifhambo (✗).

Dzenisani ✓ kana ✗

Vhatukana na vhasidzana vha a fana?

Vhana vhot^he vha na mavhudzi a muvhala muthihi?

Vhana vhot^he vha na ma^o a muvhala muthihi?

Vhana vhot^he vha na zwanda zwa saidzi nthihi?

Vhana vhot^he vhane na dzhena navho vha a lingana nga vhulapfu?



Kha ri ambe

Ni a kona u zwi vhona uri ro^he ro fhambo? Ni a kona u zwi vhona uri ri a dovha ra fana ro^he.



No vha ni tshi zwi divha uri a hu na muⁿwe muthu lifhasini lot^he a re na khanndiso ya minwe i no fana na yanu?
Ni wa tshipentshela nga maanda, ndi inwi ni no^hte shangoni!





shumela [ə]



Kha ri ambe

Vhudipfi hashu

Ambani nga tshañu uri ni dipfa hani musi tshithu tshavhuđi tshi tshi bvelela kha inwi. Zwino ambani nga tshañu uri ni dipfa hani musi tshithu tshi si tshavhuđi tshi tshi bvelela kha inwi. Hezwi zwi pf i ndi vhudipfi. Nwalani uri avha vha dipfa hani.



Kha ri ñwale

Nwalani phindulo dza mbudziso dzi re afho fhasi.



Themo ya | - Vhege ya 5 - Bammbiri [ə u shumela [ə]

Ni takadzwa nga mini?

Ni tungufhadzwa nga mini?


Ni shushedzwa nga mini?

Ni nyanyulwa nga mini?



Kha ri ite nyito

Olani na u khalara tshaini iyi ya vhukonani. Lingedzani uri mipopi i si fane, u itela u sumbedza uri rothe ro fhambana nahone ri riⁿe vhang. Musi no no ita izwi ni nga gera tshaini ya vhukonani i re kha siatari la zwigeriwa li re vhukati ha bugu iyi. Itani uri mipopi i fhambane u itela u ri humbudza uri rothe ri vha tchipentshela.



Bvelani nnnda

Kukumusani muvhili waⁿu nga hune na nga kona.

No no ralo ni lingedze u u tukufhadza.

Zwino lingedzani u dilapfisa.

Fhedzisani nga u lingedza u dipfufhifhadza tshothe.



Vhathu vhaholefhali

shumela [ə]
shumebiri [ə]



Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso izwi.

- Ndi tshaka dzifhio dza vhaholefhali dzine na kona u dzi vhona?
- Muñwe na muñwe wa avha vhana u shumisa mini kha u dithusa (difarisa)?
- Ndi thaidzo dzifhio dzine na vhona u nga avha vhana vha nadzo vhutshiloni ha duvha linwe na linwe?
- Ambani ngauri ri nga vha thusa nga ndilade.



Themo ya | - Vhege ya 5 - Bammbiri [ə u]



Kha ri nwale

Lavhelesani zwifanyiso zwi re afho fhasi.
Fhedzisani mafhungo.

Rosemary ha koni u tshimbila.

U shumisa _____

kha u ditschimbidza.



Deithi:



garikitshidulo

Thabo o pofula nahone u
shumisa _____ a
tshi tshimbila.

mmbwanyendedzi




tshithusaupfa

Sam o dzinga ndevhe.


U shumisa _____ uri
tshi mu thuse u pfa.

luambo lwa tswayo



Jabu ha koni u amba.

U shumisa _____ a
tshi davhidzana na vhañwe.



magodobo (thonga)



Muano u shumisa _____
a tshi tshimbila.



Kha ri ite nyito

Shumisani vumba kana vumba
la u tambisa kha u vhumba vasi
kana khaphu.




Ñwana muñwe na muñwe ndi wa tshipentsela

Themo ya | – Vhege ya 6 – Bammbiri | a u shumela | a



Kha ri ambe

Avha vhana vho f'hambana na inwi nga mini?
Ni fana navho nga mini?



Kha ri whale

Vhana lifhasini lothe vha na holodei dza tchipentshela.

Rothe ri pfana na u tamba na u imba.

Rothe ri lila zwiliwa.

Rothe ri tea u dzhena tshikolo.

Arali ri tshi lwala, rothe ri lila dokotela.

Rothe ri tea u vha na vhudele ra kuna.

A ro ngo tea u ya u foleta mishumo.

Rothe ri vhana.





Kha ri nwale

Vhudzisani khonani dzanu dza 3 mbudziso idzi. Nwalani phindulo dzadzo zwikalani zwi re afho fhasi.

Nwalani madzina a khonani yanu			
Vhurereli hanu ndi hufhio?			
Ni pembelela zwifhio zwa tchipentshela?			
Ni <u>la</u> zwiliwa zwifhio?			
Ni ambara zwiambaro de zwa tchipentshela?			
Ni pembela na vhonnyi?			



Kha ri ite nyito

Lavhelesani tshifanyiso.

Ndi mepe wa lifhasi lashu. Ni a kona u zwi vhona uri lifhasi lashu li na mavu na madanzhe. Kha~~larani~~ madanzhe nga muvhala wa lutombo. Kha~~larani~~ shango nga muvhala wa buraweni. Olani khovhe dzi si gathi dzi lwanzeni.



Muhali wanga

Themo ya | - Vhege ya 6 - Bammbiri | a u shumela | a



Kha ri ambe

Ambani ngauri hu na vhana vha re vaholefhalii naa tshikoloni tshanu.

Tshikolo tshi nga ita mini kha u vha thusa musi vhe tshikoloni? Vaholefhalii vha nga vha ngwena (dzitshampiyoni)?



Kha ri vhale

Vhanwe vhahali ndi vaholefhalii. Ri a vha tama ra vha edzisa. Afrika Tshipembe hu na ngwena nnzhi dza mitambo dzine dza vha vaholefhalii. Ni nga kona u elekanya uri ndi vho nnyi?

Natalie Du Toit o lonzwa tshipida tsha mulenzhe wa monde u bva kha tshinungo musi wa khombo ya thuthuthu. Utshimbila nga mulezhe wa mafanedza fhedzi a tshi bambela u veka nga mulenzhe muthihi.




Kha ri ambe

Ambani nga vaholefhalii vha no ita zwithu zwi no mangadza.

Elekanyani nga:

- Vhathu vho pofulaho vhane vha lidza zwilidzo. Hu na ane na mu divha?
- Vhathu vha sa koni u pfa vhane vha nwala nyimbo. Hu na ane a nga vha tsumbo?





Kha ri nwale

Zwikhalani zwi re afho fhasi, ንwalani zwidodombedzwa
zwa muhali wanu kana muthu ane na mu edzisa.

Muhali wanga kana muthu ane nda mu edzisa ndi:

Olani tshifanyiso tsha muthu a re muhali kana ane na tama u mu edzisa. ንwalani maipfi tsini na tshifanyiso tshine tsha ታልህትshedza uyo muthu nga ndila ya khwiñesa. Tsumbo: u takalela vhathe, u a thusa, ha na nyofho, u na lufuno.

Ni nga vha muhali nga ndilade? Rerani na khonani yanu nga mihibulo ine na vha nao. Zwino ንwalani tshit̄ori tshine khatsho inwi na vha muhali. Fhedzisani mafhungo afho fhasi:

Linwe duvha ndo

Nda mbo di humbula u

Nda

Ndi zwone zwe nnyitaho muhali zwenezwo.



Khunakhiso ya madi

Themo ya 1 - Vhege ya 7 - Bammbiri ja u shumela ja



Kha ri vhale

Lavhelesani ngilasi ya madi.

Ni a kona u vhona zwi re ngomu ha madi? Hai, a ni koni. Hone no vha ni tshi zwi divha uri tshinwe tshifhinga madi a a vha na zwitzhili (zwitshili)? Zwitzhili zwa hone ndi zwitukutuku lune zwi si kone u vhoniwa nga matto a nama. Arali na nga nwa madi ni songo thoma na vhulaha zwitzhili ni nga lwala vhukuma. Ri tea u dzulela u vha na vhutanzi uri madi ane ra nwa a si a muhulu nahone o kuna.



Kha ri ambe

Ambani uri hu nga bvelela mini arali ri tshi nga nwa madi a re na tshika (a muhulu). Zwino lavhelesani zwifanyiso zwi re afho fhasi.



Posani philisi dza klorini ngomu madini.



Vhilisani madi
minete ya 5.



Shelani khemikhala.



Filitharani madi.





Kha ri ambe

Ndi madi afhio aine na vhona e one a no nwed?

Madi a mulamboni (muhulu)



Madi o tou gwiwaho

Madi a bommbini



Madi a mabodeloni

Madi a lwanzhe



Madi o vhiliswaho nga gedela



Kha ri ite nyito

Shumani ni kha zwigwada ni ite filithara ya madi ya u kunakisa madi.
Thetshelesani nga vhuronwane musi mudededzi wañu vha tshi ni
talutshedza uri ni tea u ita mini.



Ni do tea u vha na zwi tevhelelalo:

Bodelo la 2 litha la pulasitiki

Madi a re na matope

Mutavha musekene

Thongwana/giravhulu

Tshigero


Madzudzu (khothoniwulu)



Kha ri nwale

Nomborani maga a u ita filithara ya madi a tshi tevhokana nga ngona.

	Shelani mutavha musekene nga ntsha dzudzu.
	Ganamisani bodelo.
	Shelani mutavha mudenya.
	Gerani bodelo tshirahoni nga vhuronwane.
	Shelani madi a re na khungumu mutavha ngomu.
	Posani thongwana kana giravhulu ngomu bodeloni.




Kutshilele ku re na mutakalo ngomu



Kha ri vhale

Vhalani nga iñwe na iñwe ya ndowelo dzi tevhelaho mbuya na mmbi. Arali i ndowelo mbuya ni ite thiki (✓), arali i ndowelo mmbi ni ite tshifhambano (✗).

Ndowelo Mudededzi u tea u thusa vhana vha tshi vhala.	Mbuya ✓	Mmbi ✗
Ndi la zwiliwa zwi re na mutakalo ngomu.		
Ndi la malakati nga fasiere la goloi kana thekhisi.		
Ndi tambo mavhudzi tshifhinga tshothe.		
Ndi la malegere manzhi.		
Nala dzanga na ndevhe dzi dzula dzo kuna		
Ndi tambo mano luthihi nga nwedzi.		
Ndi a dobela malakati nda a posa binini.		
Ndi a tambo zwanda musi ndi tshi bva thoilethe.		
Musi ndi tshi hotola kana u atsamula, ndi vhea tshanda kha mulomo.		
Ndi ita nyonyoloso tshifhinga tshothe.		
Ndi twa ndo shuvhama phanda ha TV tshifhinga tshilapfu.		
Ndi dzula tsini na vhatvu vhahulwane vha no daha.		



Itani phositarara nga ndowelo mmbi kana mbuya.

Kha ri ite nyito



Kha ri nwale

Asesani phositarara yanu. Vhalani tshitatamennde tshiñwe na tshiñwe, ni kone u dzenisa tshifhatuwotshiñweñweli arali tshitatamennde tshi tshone, na tshifhatuwotshisunyuwi arali tshitatamennde tshi si tshone.



Ee	Hai

Phositarara yanga i na makolokolo nahone yo kuna.

Ndi a takalela u ita phositarara.

Zwo nkondela u ita phositarara yanga.



Bvelani nnda

- Ni nga kona u fhufha u swika ngafhi? Shumisani vhutambo vhuraru. Vhu fhufheni. Vhu sendedzeleni phanda na phanda vhu tshi siana ni vhone uri ni nga fhufha u swika ngafhi.
- Zwino, humbelani khonani dzanu mbili uri vha dzungudze thambo uri ni i fhufhe.
- Sielisanani u fhufha.



15

Zwiliwa zwi no sina na zwi sa sini

Themo ya | - Vhege ya 8 - Bammibiri | a u shumela | a




Deithi:

Kha ri ambe



Ambani nga zwiliwa zwine zwa tea u rothodzwa uri zwi sa sine. Bulani uri ndi zwiliwa zwifhio zwine zwi sa tode u rothodzwa, zwine zwa nga dzula khabodon. Gerani zwifanyiso zwi re kha siatari ja zwigeriwa ni zwi nambatedze kha firidzhi kana kha khabodo.





Kha ri ambe

Ambani nga ndila dzine ra nga tsireledza zwiliwa
ngadzo kha zwikhokhonono zwi no nga thunzi
na vhusunzi.



Holodei dza vhurereli na dzinwevho dza tshipentshela

Themo ya 1 - Vhege ya 8 - Bambiri la u shumela la



Kha ri vhale

Vhathu liphasini lothe vha a pembelela holodei dza tchipentshela. Ni do pembelela holodei dzifhio?


Nga Khiresimusi (Khirismusi) ri fhiwa zwifhiwa zwinzhi. Na khonani dzashu na mashaka ashu ri a vha f'havho zwifhiwa. Ri na muri wa Khiresimusi ngomu nduni. Ri vhea zwifhiwa fhasi ha uyu muri. Ri a u tamara toma naledzi thodzini yawo. Nga Khiresimusi ri la zwiliwa zwinzhi zwa u difha.




Ri tou ri Diwali i swika lini. Ndi tshone tshifhinga tshine ra fhiwa malegere manzhi na zwifhiwa zwinzhizwinzhi. Ri paka malegere a si difhi zwone na khekhe mabogisini ra zwi fha vhathu vhane vha da u ri dalela. Ri funga mbone (malammba) thukhu ra dzi vhea u mona na ndu. Ri tamamudi washu ra thuthubisa khirikhethé.



Ri tou ri Hannukah i swika lini wee.
 Ri do la zwiliwa zwinzhizwinzhi zwi
 sa dif hi zwone. Ri pfana na u la
 panekuku na dounati. Na zwifhiwa
 ri a zwi funa. Vhazwala vhashu vha
 a da u dala. Rothe ri a thusa kha
 u bika zwiliwa nahone ri a funga
 makhandela ngomu nduni.



Hu si kale hu do vha hu Eid (Idi).
 Ndi tou tama uri ngavhe ri tshi
 fhiwa zwifhiwa. Na khonani
 dzashu ri do dzi f'havho zwifhiwa.
 Ri do la khekhe na malegere
 manzhimananzhi. Uri ndi Eid ri zwi
 vhona nga tshivhumbeo tsha
 nwedzi. Eid i da nga maduvha
 (deithi) o f'hambanaho nwaha
 muñwe na muñwe.



Imbani luimbo lune na lu divha
 lu no yelana na maduvha aya
 a tshipentshela.



Khalanwaha

Themo ya 2 – Vhege ya / – Bammbiri / a u shumela / a

Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso izwi zwa khalañwaha nña. Vhudzani khonani yanu uri ni kona u vhona mini kha tshiñwe na tshiñwe. Bulani uri khalañwaha idzi nña dzi fhambana nga mini.



Ndi khalañwaha ifhio ine na i funesa? _____

Ndi nga mini ni tshi funesa khalañwaha iyi? _____

Duvha lanu la mabebo ndi la khalañwaha ifhio? _____

Deithi:




Kha ri imbe

Iwe duvha hayee!

Na masana au.

U vhone tshela u kule wee!

U mudini wau.



I a vhuya mulobilo,

Kolongonya kolongonya!

Nndu khulu dzi na biko,

Kolongonya kolongonya!



Teacher:
Sign:
Date:

Khalanwaha nña

Gerani zwifanyiso zwa khalanwaha kha zwigeriwa zwi re murahu ha bugu. Nambatedzani tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe kha dzina la khalanwaha i re yone.

Kha ri ite nyito

Themo ya 2 – Vhege ya / – Bammbiri la u shumela la

Lutavula
Khuvumedzi
Tshimedzi
Lara

Deithi:



Fulwi

Fulwana

Thangule

vhuriq



tshifhefho

Thafamuhwe
Lambamai
Shundunthule



Nyendavhusiku

Phando

Luhuhi

tshilimo



Bvelani nnda

Itani ndowendowe ya zwikili zwañu zwa bola.

Bammbisani bola kha luvhondo.

Matshani no ima fhethu huthihi ni tshi khou bammbisa bola.

Zwino bammbisani bola i tshi mona na dzibikhoni.




Khalanwaha

Themo ya 2 - Vhege ya 2 - Bammbiri ya u shumela ja



Kha ri vhale



Tshilimo

Mutsho u na masana nahone hu a dudela na u fhisa.

Mađuvha ndi malapfu vhusiku ndi vhupfufhi.


Ri đirothodza nga u bammbela kana ra dzula mirunzini.

Tshifhefho

Mutsho u thoma u rothelela.

Mađari a thoma u nga musuku na u wa mirini.

Zwiñoni zwi pfulutshela mashangoni a no dudela.



Vhuria

Mutsho u a rothola.

Huñwe fhethu hu wa gambogo kana mahada.

Mađuvha ndi mapfufhi vhusiku ndi vhulapfu.


Zwiñwe zwipuka zwi edela muriha hothe (zwi a dzumbama).

Luđavula

Mutsho u a dudela.

Zwimela zwi a thoma hafhu u aluwa miri i tshi pupumisa maluvha.

Zwiñoni zwi fhatā zwitaha na u kudzela makumba.





Kha ri ambe


Zwiliwa zwo fhambananaho zwi mela nga khalañwaha dzo fhambananaho. Lavhelesani zwiliwa izwi zwa tshilimo na vhuria. Vhudzani khonani yanu zwine na nga tama u ja musi hu tshi fhisa na musi hu tshi rothola.



Tshilimo

Zwiliwa zwa
khalañwaha iñwe
na iñwe

Vhuria



Teacher:
Sign:
Date:

U ambarela mutsho

Themo *yə 2 - Vhege yə 2 - Bammbiri ʃə u shumela ʃə*



Khari ole

Olani mutukana na musidzana. Mutukana a ambare zwi ambaro zwi no dudela zwa vhuria ngeno musidzana o ambara zwi no rotholela zwa tshilimo.



Mutukana

Musidzana



Bvelani nnda

- Vheani dzihupu fhasi kana ni ole madanga mavuni.
- Musi mudededzi wañu vha tshi ri ni thamuwe, thamutshelani tshidangani nga milenzhe yothe.
- Musi mudededzi wañu vha tshi ri ni thamuwe, thamutshelani nnda ha tshidanga nga mulenzhe muthihi.
- Tambani openi.
- Shumisani tshipida tsha tshoko kha u ola madanga na zwikwea fhasi.





Kha ri ambe

Vhudzani khonani yanu uri ri ambara zwiambaro zwifhio nga khalañwaha
inwe na inwe. Ni takalela u ambara zwiamboro zwifhio?



Talani mutalo u tshi bva kha t̄halutshedzo ya zwiambaro zwine
ra ambara hu na mutsho wo raliho.

Kha ri ñwale

U ambarela mutsho

Arali ðuvha li na vhuhali ri
fanelu u ambara miñadzi uri ri
ditsireledze.



Musi hu tshi fhisu ri fanelu
u ambara zwiambaro zwi no
rotholela.



Arali nnda hu tshi khou
rothola ri fanelu u ambara
zwiambaro zwa wulu.



Musi mvula i tshi na ri t̄oda
zwambureni na madzhasi
a mvula.



Zwifhinga zwi a amba




Kha ri vhale



Tshilimo

Tshilimo vhalimi vha fula mitshelo.
 Vhana vha zwipuka vha
 khana vho takala.
 Hunzhi shangoni mvula ndi nnzhi,
 i na nga mithathabo na phenyo.
 Mahatsi, zwiṭaka na maluvha zwi
 tou titima na u lapfa zwe lapfa.



Tshimedzi

Nga Tshimedzi miri i tuma lurere.
 Shangoni hu vhonala zwiñoni na
 ñotshi na maluvha manzhi
 na maṭari maswa.
 Zwiñoni zwi fhaṭa zwiṭaha
 zwa kudzela makumba.
 Vhafuwi vha vhehula nngu dzavho.



Tshifhefho


Zwiñwe zwipuka zwi vhulunga zwiliwa
musi zwi tshi lugisela u
edela vhuria hothe.

Mañari mirini a thoma u vha na
muvhala wa tada, wa buraweni
na wa tshitopana.



Vhuria

Zwiñwe zwipuka zwi edela vhuria
hothe. Ri ri zwo dzumbama
(haibaneitha).



Kha ri nwale

Zwipuka zwi ita mini vhuria?

Zwipuka zwi ditsireledza hani kha phepho?

Ndi lini hune zwiñoni zwa humela mashangoni a no dudela zwa thoma u fhaña
zwitaha?



U ḥavha ḥawa

Themo ya 2 - Vhege ya 3 - Bammbiri la u shumela la



Kha ri ite nyito

Ni tea u vha na

- ḥawa ḥthanu • sosara
- madzudzu • madī



Zwine na tea u ita

Vheani ḥawa kha dzudzu li re kha sosara.



Kha li dzule lo ḥukala. Vheani sosara kha guvha la fasitere tshedzani.


Ni lindele no tielela ḥawa yanu vhegeni mbili dzi no tevhela.

Lavhelesani ni vhone uri ḥawa i aluwa nga ndilade.

Lavhelesani tshifanyiso tsha muṇawa uyu.

Musi muṇawa wanu u tshi vho fana na uyu, ni mbo di ḥwala deithi (duvha).



Deithi	Deithi	Deithi	Deithi
 Deithi:			



Kha ri ite nyito

Itani litambwa nga tshipuka.

Ni nga sumbedza tshivhingwi kana lutura zwi tshi khou kuvhanganya zwiliwa zwa u la vhuria.



Bvelani nn̄da

Fhufhani sa thambelamadi i
tshi ya shangoni li no dudela.



Kokovhani fhasi sa nowa i tshi
toda fhethu ho khudaho ha u
dzumbama hone.



Zwipuka: Zwifuwo zwa bulasini

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwifuwo zwa bulasini zwo fhambananaho
zwine na khou zwi vhona.

Ndi tshipuka tshifhio tshine na tshi funesa?

Ri wana mini kha tshinwe na tshiñwe tsha zwipuka izwi?



Kha ri ambe

Themo ya 2 - Vhege ya 4 - Bammbiri ya u shumela ja





Kha ri nwale

Dzhenisani phindulo dzi re dzone kha thebulu idzi.
Ro dzula ro ni itela ya u thoma.



Tshiduna	Thutha
Tshisadzi	Tsadzi
Nwana	Ngwana
Muungo	Bee
Vhukhudo	Danga



Tshiduna	
Tshisadzi	
Nwana	
Muungo	
Vhukhudo	



Tshiduna	
Tshisadzi	
Nwana	
Muungo	
Vhukhudo	



Tshiduna	
Tshisadzi	
Nwana	
Muungo	
Vhukhudo	



Bulasini

Themo ya 2 – Vhege ya 4 – Bammbiri ya u shumela ja

Kha ri imbe


Lu fana na lwa mafula
 Too, too, ha Vho Magoda hu na thakha
 Too, too, ndi thakha ya mini?
 Too, too, ndi danga ja nombe.
 Too, too, na tshitumba tsha mbudzi.
 Too, too, dzi tshi lila dzi moo
 Too, too, dziwe nga fhalā
 dzi mee
 Too, too.





Kha ri imbe

Isani phanda na u imba luimbo ulu. Dzhenisani madzina a zwipuka zwi tevhelaho vhuimoni ha kholomo.



Too, too, thutha nga
fhalā i bee



Too, too, khuhu ndi
vhukweekwee




Too, too, mbudzi dzone
dzi mee.



Bvelani nnda

- Dadamalani kha danda ni sa wi.
- Posani bola muyani ni i gavhe ni sa wi.
- Zwino gadani sa bere.
- Phavhamedzani sa sekwa.
- Tshimbilani sa roboto.



Zwipuka zwa ḫaka


Themo ya 2 - Vhege ya 5 - Bammbiri ya u shumela ja




Kha ri vhale



Ndau ndi nthihi na zwimange. Ndau i dzhiwa sa khosi ya phukha dzot̄he. Ndau dzi zwima na u vhulaha phukha dzi no nga ntsa na mbiđi. Ndau dzi no anzela u zwima ndi dza tsadzi. Dzi zwima na vhusiku nga zwigwada. Ndau dzi pfana na u dzula fhetħu hu re khagala nahone hu na hatsi.



Ndou ndi dzone phukha khulwanesa shangoni. Dzi khomboni ya u ngalangadzwa ngauri vhazwimbava vha dzi zwimela mañanga adzo. Nanga dza ndou a dzi imi u aluwa vhutshiloni hadzo hot̄he. Dzi shumisa misingo yadzo kha u fula hatsi, mitshelo khathihi na u nwa madi. Dzi a kona u ja 200 kg dza zwiliwa khathihi na u nwa litha dza 190 nga ḫuvha.



Hu na tshaka mbili dza tshugulu – hu na tshugulu ntswu na tshena. Tshugulu a dici koni u vhona zwavhudzi, fhedzi dici kona nga maanda u nukhedza. Tshugulu ndi khulwane vhukuma lune dza kona na u swika kha tshileme tsha 2 500 kg. Tshugulu dici dzulela u zwimiwa nga vhazwimi na vhazwimimbava. Ri tea u tsireledza tshugulu kha vhazwimi vhane vha dici zwimela mananga adzo.

Nngwe i a kona u aluwa u swika kha 2 m. Mukumba wayo u na muvhala wa buraweni u songo dombelaho na mavhala matswu a no nga zwitendeledzi. Nngwe i a kona u gonya zwithu lune i si kondelwe nga u zwima nthha ha miri.

Nari dici dzula nga mitambi. Arali hu na khombo i no khou da, dici tsadzi na vhana vhadzo dici kuvhangana vhukati ha sambi dzo tangiwa nga dza mboho dici tshi dici tsireledza. Dzinwe nari dici a kona u aluwa dza swika kha 1,7 m.



U dzumbama ha phukha

shumela ja

Themo ya 2 - Vhege ya 5 - Bammbiri ja u

Kha ri vhale



Zwiñwe zwipuka zwi ditsireledza nga u shandula
mivhala yazwo zwa fana na fhethu hune zwa
vha hone.


Luaviavi lu a kona u shandula muvhala walwo wa
fana na miri ine lwa vha khayo.

Mavhala a mbiđi a ita uri zwi kondé u dzi vhona
dzi dakani.

Mikumba kana mithenga ya zwiñwe zwipuka i
swika hune ya fana na fhethu hune zwa vha
hone lune zwa kondá u zwi vhona.

Ri zwi vhidza uri ndi u dzumbama.

Elekanyani nga zwiñwe zwipuka zwine zwa
shumisa mudzumbamo.



Kha ri diphine





Mudededzi wanu vha do ni
sumbedza kutambelwe kwa u
mona na zwidulo.





Kha ri ite nyito

Olani tshipuka tsha daka. Ni vhudze khonani yanu uri tshi didzumba
nga ndilade.




27

Zwipuka zwa madini

Themo ya 2 - Vhege ya 6 - Bammbiri ya u shumela ja

Kha ri ite nyito


Fhedzisani tshifanyiso nga u dzhenisa nyolo kana zwifanyiso zwa zwipuka zwine zwa dzula madini.



Zwivhubwa zwa lwanzheni




28




Kha ri ambe

Kha ri lavhelese zwipuka zwo fhambananaho zwi no dzula madini a re na munō.



Hu na zwipuka zwituku zwine na zwone zwa dzula matomboni a re mativhani a songo tsesaho.



Themo ya 2 – Vhege ya b – Bammbiri ja u shumela ja

Teacher:
Sign:
Date:

Zwipuka zwa lwanzeni

Themo ya 2 - Vhege ya 7 - Bammbiri la u shumela la



Kha ri imbe

Ambani nga zwipuka zwot̄he zwa lwanzeni zwi re zwifanyisoni izwi.


- Ndi zwipuka zwifhio zwa lwanzeni zwine zwa liwa nga vhatu?
- Ndi zwipuka zwifhio zwa lwanzeni zwine zwa vha na khombo kha vhatu?
- Muvhili wa khovhe wo putelwa na u tsireledzwa nga mini?
- Ni vhona u nga hu do bvelela mini arali madanzhe a nga tshikafhadzwa nga malat̄wa na milimo?
- Ndi ndila dzifhio dzo fhambananaho dzine dza nga tshikafhadza madanzhe?



Kha ri nwale

Ńwalani madzina a zwipuka zwine na vhona u nga zwi dzula milaboni, madamuni kana lwanze kha kholomo tharu dzi re kha thebulu.

Mulaboni	Lwanzeni	Damuni



Kha ri ite nyito


Itani kudamu kwañu kwa khovhe.

- Penndani ngomu ha bogisi la zwienda nga muvhala wa lutombo u re na vhudala ni li ladze nga lurumbu.
- Gerani khovhe i re nga murahu ha bugu.
- Nambatedzani iyi khovhe kha bogisi nga theiphi na lutambo.



Bvelani nnđa

- Fhufhani sa tshiñoni nga luvhilo na nga u ongolowa.
- Phavhamedzani sa phingwini.
- Fhufhani sa ñotshi.
- Tshimbilani sa ñambatshekwa.
- Bambelani sa khovhe.
- Thamuwani sa tshidula.
- Tambani mutambo wa tevhelakhwala sambi
- Tambani mutambo wa tshimangenambevha



Zwipuka zwi no tshimbila na midi yazwo

Themo ya 2 – Vhege ya 7 – Bammbiri la u shumela la



Kha ri vhale

Tshibode



No vha ni tshi zwi divha? Ndi a kona u fhelela zwavhudivhuđi kha khamba yanga, nohone a i swiki hune ya si tsha ndingana.

Tshibode ndi tshikokovhi tshine tsha vha na milenzhe miňa ya makwanda na mutsinga na t̄hoho zwo onyanaho. Tshi tshimbila nga u ongolowa tsho hwala nndu yatsho ya khamba mučanani.

Zwi dzula ngafhi?



Kha ri nwale

Fhindulani mbudziso dzi no kwama zwibode zwi no dzula shangoni.

Gamba la tshibode li a kondà kana li a putedzea? _____

Gamba la tshibode li tshi tsireledza kha mini? _____

Tshibode tshi ita mini musi tsho tshuwa? _____

Tshibode tshi la zwiliwade? _____

Deithi:

Khumba

Lavhelesani khamba ya khumba.

Lito

Khamba

Tshiphuphuledzi tshilapfu

Tshiphuphuledzi tshipfufhi

Khando


Kubuli kwa u fema

Khumba i tshimbila nga ndilade?

No no vhuya na doba khamba ya khumba? Ni vhona u nga ho bvelela mini kha khumba mune wayo?


Khamba dza khumba dzi na muvhalade?

Ni vhona u nga ndi nga mini khumba dzi na khamba?



Kha ri r̄wale

Ni vhona u nga ndi dzula ngafhi? Tsini na tshifanyiso, r̄walani uri ndi nga fhata mudi murini; ngomu mavuni kana madini.



Zwipuka zwi no difhatela vhukhudo

Kha ri ite nyito

Livhanyani zwifanyiso zwa zwipuka izwi na zwifanyiso zwa miđi yazwo.




Themo ya 2 – Vhege ya 8 – Bammbiri ya shumela ja



Kha ri vhale

Notshi



Notshi dici dzula phakhoni.

Dzi fhača mazhana nga phula.

Dzi vhulunga Zwiliwa mazhanani.

Vhusunzi

Vhusunzi hu fhaṭa tshaka dzo fhambananaho dza vhukhudo vhiponi hadzo. Lusunzi luṭukutuku lu a kona u gagamisa tshithu tshire tsha lu fhira kana. Vhu a sevhana arali hu na khombo khathihi na u vhudzana uri zwiliwa zwi ngafhi.



Kha ri nwale



Ni vhona u nga ndi nga mini vhusunzi vhu tshi difhaṭela vhukhudo? _____

Swina la vhusunzi ndi nnyi? _____

Vhusunzi vhu shumisa mini kha u fhaṭa vhukhudo? _____



Kha ri vhale

Zwinoni

Zwinoni zwi fhaṭa zwitaha sa vhukhudo khathihi na u kudzela makumba ngomu. Saizi ya tshitaha i langwa nga saizi ya tshinoni.


Zwinoni zwi shumisa mini kha u fhaṭa zwitaha? _____


Ndi zwipuka zwifhio zwine zwa vha maswina a zwinoni? _____







Dikishinari yanga

A	a	M	m
B	b	N	n
C	c	O	o
D	d	P	p
E	e	Q	q
F	f	R	r
G	g	S	s
H	h	T	t
I	i	U	u
J	j	V	v
K	k	W	w
L	l	X-Z	x-z







P.29



P.30



P.36-37



P.57

